


Manmin nga mga Balita

NO. 76 ABRIL 2, 2017

Ang ika-17 Anibersaryo sa Muan Sweet Water Napuno sa Gugma og Gahom sa Dios



Milagro sa kaayohan, grasya nga niputol sa mga pag antos Espirituwal nga mata naabli.

Balangaw niporma diha sa pughawng panganod.

Atong nakita ang walay kinutubang himaya sa Langit, Sa lihok sa gahom nga gipakita sa atong Dios.

Kining maong tubig hinatag sa Dios, dili ining kalibotana

Nihatag og kolor ining kalibotana uban ang kanindot sa kahayag sa Langit.

Atong nakita ang walay kinutubang himaya sa Langit.

Kadtong nakabaton sa pagtoo makadawat og mga panalangin.

Gikan sa Manmin Praise
Sweet Water of Power

Marso 1, 2017 alas 11 sa buntag ang ika-17 Anibersaryo sa Muan Sweet Water of Power Thanksgiving Service og Celebration Performance gihimo sa Muan Manmin Church sa Muan, Jeonnam Province nga gi pastoran ni Rev. Myeongsul Kim. Si Rev. Dr. Soojin Lee, Vice Chairperson sa United Holiness Church of Jesus Christ nihatod sa mensahing giulohan og "Glory to God" basi sa Salmo 135:3-6. Daghang mga pastor og mga miyembro sa Central Church og sangang simbahan ang nanambong lakip na sa mga bisita nga leder og group director sa Muangun og ang mga taga didto nanambong sad sa anibersaryo.

Ang kasaysayan sa Muan Sweet Water balik niadtong 2000. Ang Muan Manmin Church naa sa isla nga konektado sa ilaya pinaagi sa reclamation project. Ang mga tawo dili makakuha og tubig mainom, ang ilang makuha tubig nga parat sa dagat. Adto sila mokuha og tubig sa linaw 3km ang gilay-on.

Si Pastor Kim og ang mga miyembro nagsugod og ampo uban ang biblical record nga nahisulat sa Exodus 15:25 nga nag ingon, "Unya nag ampo si Moises sa Ginoo, og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa niya ang kahoy ngadto sa tubig og nawala ang kapait sa tubig..."

Og nihangyo sila ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nga ampoan ang ilang tabay. Ang Dios nidawat sa iyang pag ampo atol sa iyang pag ampo didto sa bukid og giusab ang parat nga tubig ngadto sa tam-is og mainom nga tubig. Kini mao ang Muan Sweet Water.

Sulod sa 17 katuig, daghang nangaayo sa nagkalain laing sakit og ang kamatayon nga mga tanom og mga hayop nabuhi, og daghang tinguha sa dughan ang natuman (Kalabotang Panghimatuud sa pahina 3-4).

Ang nahimutangan sa Muan Sweet Water nahimong balaang lugar nga perming ginaduaw sa mga tawo gikan sa lain laing nasod. Marso 2003, ang Muan Sweet Water Aquarium gihimo sa Manmin Central Church aron magpamatuud sa gahom sa Dios. Sa maong akwariyum nanag ubang nabuhi ang seawater fish og fresh water fish. Sugod sa pag abli ini, kini gibisitaan na sa minilyong mga tawo.

Pag 2007 og 2010, ang kasiguraduhan og kaayo sa Muan Sweet Water gi komperma pinaagi sa 7 ka klase sa pagsuta nga gihimo sa FDA (Food og Drug Administration sa U.S.). Ang Resulta mipakita nga ang Muan Sweet Water abunda sa mineral og naglakip sa tulo kapilo sa calcium kompara sa iladong mga spring waters. Pag 2013, ang Muan Sweet Water trademark gi rehistro sa US Patent og Trademark Office. Atong himayaon og pasalamatan ang Dios nga nihatag sa kahibulongang grasya og mipakita sa gamhanang lihok pinaagi sa Muan Sweet Water.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Ang Paagi sa Kaluwasan Giandam na Bisan sa Wala pa ang Tanan

hangtod nga naanad na siyang magsigi og panghapak sa ubang tawo.

Sa iyang kaugalingong kabubuton si Adan nikaon gikan sa gidili nga kahoy human sa pagtintal sa bitin. Sa pahimangnu sa Dios “mamatay ka gayod,” ang espiritu ni Adan namatay. Ang komyunikasyon ni Adan ngadto sa Dios naputol og naulipon siya sa kaaway nga demonyo.

Natuman ang giingon sa Roma 6:16 “Nasayran ninyo nga kon matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kon nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala og moresulta kini sa inyong kamatayon. Kon magmatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong.” Adtong higayona si Adan mibulag sa awtoridad og himaya nga gihatag diha niya isip siya ang tigdumala sa tanang binuhad og gitunol niya kini ngadto sa kaaway nga demonyo (Genesis 1:28; Lukas 4:6).

Sugod ato, sa paglabay sa panahon, ang dughan sa tawo nagka daotan. Ang demonyo nagdala sa mga sakit, kalisdanan, kalamidad, luha, kasakit og kasub-anan ngadto sa tawo og misangpot kini sa pagdala nila ngadto sa Impeyerno. Apan ang probidensya sa Dios dili nga ang tawo mosangpot sa Impeyerno apan migiya nga sila maka eksperyensya sa tugbang kalabotan dinhi sa kalibotan, aron maugmad, og ma kwalipikadong maka sulod sa Langit.

Kay ang Dios nahibalo nang daan nga si Adan mokaon sa kahoy sa kaalam sa maayo og daotan sa dihang Iyang gi plano ang pag-ugmad sa tawo, Siya nag andam sa paagi sa kaluwasan niadtong mga makasasala og ang maong dalan mao si Hesu Kristo. Apan gililong kini sa Dios, hangtod moabot ang insaktong higayon.

2. Ang Dalan sa Kaluwasan sa Katawhan Og ang Balaod sa Pagtubos sa Yuta

Unsaon man pagkaluwas sa tawong makasasala? Gibuhad sa Dios og gisapnay ang tanan pinaagi sa Iyang gugma og hustisya. Gibuhad sa Dios ang tanan pinaagi sa espirituwal nga balaod og order, ang Iyang kapasayloan og kaluwasan para sa makasasala gisapnay usab sa Iyang hingpit nga hustisya.

Pinaagi sa espirituwal nga balaod nga nag ingon, “Ang bayad sa sala

kamatayon,” naay magbayad sa atong sala puli natong mga makasasala aron kita maluwas. Mao nga si Hesus, ang Anak sa Dios, nahimong tawo, mianhi sa kalibotan, og nagpakamatay sa krus aron ang tanang tawo maluwas gikan sa sala. Ang tawong wala motoo ini, magsigi og pangutana, “Nganong makadawat man ta sa kaluwasan kon kita motoo ni Hesu Kristo?”

Apan ang Bibliya nag ingon nato sa Buhat 4:12, “Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato,” walay lain gawas kang Hesus nga mahimong Manluluwas og dili makadawat sa kaluwasan kon dili modawat Niya isip maoy iyang Manluluwas.

Nganong si Hesu Kristo raman gyod ang atong Manluluwas? Tungod kini sa espirituwal nga balaod. Ang tanang katawhan paingon sa kamatayon tungod sa sala ni Adan pinasubay sa espirituwal nga balaod, “Ang Bayad sa sala Kamatayon.” Sa dihang ang tanang tawo naulipon sa kaaway nga demonyo og satanas, ang espirituwal nga balaod nga nag ingon “kon matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya” natuman.

Pinasubay sa probisyon sa espirituwal nga balaod makadawat ba og kapasayloan og kaluwasan ang tawong makasasala? Atong makita ang tubag ining pangutanaha sa “Balaod sa Pagtubos sa Yuta” sa Bibliya.

Levitico 25:23-25 nag ingon, “Kinahanglan dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta...Busa sa tanang dapit nga inyong gipuy-an, tugoti ninyo nga malukat ang yuta. Kon ang imong isigka-Israelita mahimong kabos og mapugos siya sa pagbaligya sa iyang bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod niyang paryente makahimo paglukat niini.” Kining maong probisyon sa balaod nahimo tungod sa transaksyon sa yuta sa Israel og mahimong gamiton sa tawo, nga inumol gikan sa yuta.

Ang Dios mibahin og miapod-apod sa yuta sa Canaan pinasubay sa matag tribu og pamilya sa Israel og kay ang yuta iya man sa Dios, ang tawo dili makabaligya ini hangtod sa hangtod. Kon ang tag-iya sa yuta ma pobre pag-ayo og mapugos

sa pagbaligya sa yuta ang labing duol niyang kaliwat makapalit pagbalik og iuli kini ngadto sa kanhi tag-iya. Ining maong balaod sa pagtubos sa yuta nahitisok ang dalan sa kaluwasan sa mga tawong makasasala. Tungod kay ang balaod sa pagbaligya og pagpalit og balik sa yuta may direktang kalabotan sa tawo nga diin hinimo gikan sa yuta.

Sa Genesis 3:19 ang Dios niingon ni Adan. “Magpatulo ka sa imong singot og maghago pag ayo una pa mohatag kanimo og abot ang yuta hangtod mobalik ka sa yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta og sa yuta ka mopauli.” Sa Genesis 3:23 atong mabasa, “Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden og gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan.”

Ang balaod sa paglukat sa yuta naay direktang kalabotan diin ang tawo, nga gikan sa yuta, mitunol ngadto sa kamot sa kaaway nga demonyo, mahimong mahibalik sa Dios. Sama nga ang yuta iya sa Dios, naa Siya’y kapaigoan sa awtoridad ni Adan, nga sa tinuod siya man ang tag-iya, og dili kini “permanenteng mabaligya.”

Naay balaod nga gikasabotan ang Dios og kaaway nga demonyo sa panahon nga nakasala si Adan og gitunol kini ngadto sa kaaway. Mao nga, bisan pag naulipon siya og nabuwag sa tanan niyang awtoridad, ang pagkuha sa matag usa nga makatuman sa balaod sa pagtubos sa yuta, ang kaaway nga demonyo mapugos sa pagbalik kon unsa katong “gitunol” diha kaniya.

Ang Dios nahibalo nang daan nga si Adan mokaon gikan sa kahoy sa kaalam sa maayo og daotan, Siya nag andam sa Manluluwas nga makatuman sa tanang probisyon sa balaod sa pagtubos sa yuta, og ang maong Manluluwas walay lain si Hesu Kristo. Sumpayan pa kini sa sunod nga isyu sa Manmin News.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, ang Dios niandam ni Hesu Kristo og nitago sa maong misteryo bisan sa wala pa ang tanan. Pag abot sa higayon, si Hesus nianhi sa kalibotan isip tawo og nituman sa Iyang katungdanan isip Manluluwas. Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoong nga ikaw motoo ni Hesu Kristo nga maoy imong Manluluwas, mopakita sa imong pagtoo Niya, og makaangkon sa kaluwasan.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihog sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga Balita

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin

“Naayo ko sa Dili Matino nga Paralytic Strabismus!”

Si Decono Min Seong, 48 anyos, Parokya 19, Manmin Central Church

Sayo sa Disyembre 2016, ang akong mata lapoy kaayo samtang nag maneho ko. Sunod adlaw, ang mga butang sa akong panan-aw nanag sapawapaw. Grabi kaayo ang sintoma nga naay ubang butang nga dili na nako mabuhat.

Niadto ko sa “ophthalmic clinic” og gihiling nga naay dili matinong paralytic strabismus. Niadto ko og laing klinik, apan pareho ang giingon. Naghimo silag suwat aron paadtoon ko sa dakong hospital.

Grabi ang akong kalibat nga ang antepara dili na makatabang nako. Ako nlang gi tabonan ang akong usa ka mata. Naglisod gyod ko og maneho. Ang tanang butang hanap og dili nako kahibalo sa nahimutangan gani akong nabanga ang paril sa among balay og nagpaayo sa akong sakyanan. Bisan manaog ko sa among hagdanan, nabalaka kaayo kong mahulog.

Nagsugod ko og ampo kon ngano man kaha nga niabot man ni nako. Abi nako og OK ra ang motan-aw og TV og salida. Wala sad ko

nagpakabuhi sa Pulong. Ako ning gibasolan og akong gi-sprayhan ang akong mata sa Muan Sweet Water. Naglaom gyod ko nga maayo.

Disyembre 16, human sa Friday All-Night Service, duol nako sa Senyor Pastor. Nahatagan ko og pagtoo nga kon iyang madaklit og hikap ang akong mata ako maayo. Akong gigunitan

ang iyang kamot og gipahikap sa akong mata. Niingon siya, “Moabot unta ang kahayag.”

Og ang akong tuo nga mata na normal. Apan ang akong wala nga mata duha gihapon ang panan-aw. Nagsusi nasad ko sa butang nga wala nako ma hinulsoli og nag hinulsoli.

Disyembre 25, akong gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor aron ma kompletong maayo. Og ang akong wala nga mata nagka arang-arang. Enero 2017 ang akong duha ka mata normal na gyod.

Dugang pa, dili nako ‘farsightedness’ og ang akong panan-aw maayo na. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga niayo nako.



Enero 26, uban sa iyang asawa, si Decono Min Seong nagpamatuud ni Senyor Pastor sa iyang kaayohan.

Maanyag nga Pangasaw-onon sa Ginoo kay...

- 1 Inosente sila sama sa pati og maghunahuna og motuman sa tanan uban sa kamaayo.
- 2 Makinaadmanon sila og alisto sama sa bitin sa paghatag og kahumot ni Kristo.
- 3 Ang ilang kasingkasing maanyag og elegante sama sa sida.
- 4 Dayag sila og nawong og himsog, apan mahibalong mauwaw.
- 5 Dili sila bagis apan malipayon, dasig, og maayo.
- 6 Malumo sila og mapaubsanon, og dili daling masuko. Mopakita sila og saktong pamatasan og dili magbinastos.
- 7 Ang ilang mata dayag og silaw.
- 8 Limpyo ang ilang gisul-ob, elegante og ambungan, apan dili usikan.
- 9 Sila ligdong, masangputon, og maayog batasan.
- 10 Dili sila mamakak, motubag tubag, o mamutang butang.

Kinutlo gikan sa sermon ni Dr. Jaerock Lee ‘Requirements of Brides’

“Akong Napulo ka buwan nga Apo Nakalamoy og screw, Apan na Protektahan”

Deconesa Kabyeon Park, 59 anyos, Parokya 28, Manmin Central Church



Enero 23, 2017 ako ang nag atiman sa akong apo. Ako ra siyang gibiyaa og kadiyot kaayo. Pagbalik nako akong nakita nga ang screw bolt sa gunitanan sa tukador nawala na. Iya to giduwaan. Ang bolt 1.5cm ang gitas-on, ako dayong gipangita kay dilikado kaayo kon nalamoy sa akong apo.

Bisan giunsa nako pag pangita wala gyod nako makit-i. Normal ra siya nga nagduwa apan ako dayong gipainom sa Muan Sweet Water og akong gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa mga masakiton, diha sa GCN. Human, ako siyang gi obserbaran uban sa maampoong dughan, normal ra gyod siya sama sa naandan.

Enero 26, human sa tulo kaadlaw, akong gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor para sa akong apo pag adto nako sa ila aron mobati niya sa Lunar New Year’s holiday. Pag gawas nako sa ilang balay ang akong anak nanawag og niingon nga iyang nakit-an ang screw sa tai sa akong apo. Apan walay problem ang bata sulod sa tulo ka adlaw. Akong pasalamatan ang Dios sa gugma nga ni protekta niya.



Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Potato St, J-Figuera Sampaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714



“Nahimo Kong Dakong Nagmahal sa Muan Sweet Water Human nga Naayo sa Daghang Sakit”

Sister Maya Devi, Delhi Manmin Church, India

Mayo 2016, ang akong tuong kumagko katol nga samang gipaakan og lamok. Gisige nako og kalot nagnana og nagdugo. Sakit kaayo. Ining higayona init kaayo, 50 Celsius diri sa India. Sige pod ang brown-out, og dili makagamit og ‘aircon’ o ‘electric fan’. Kini hinungdan sa sakit sa panit nga mo grabi.



Hasta akong abaga nihubag og sakit kaayo. Dili halos nako malihok ang akong tuo nga kamot. Nanambal ko og niinom og ‘painkillers’ apan ni grabi hinuon.

Ni desisyon ko nga modawat sa kaayohan gikan sa Dios og nihunong og inom sa mga tambal. Akong gi sprayhan og Muan Sweet Water. Nidawat ko sa pag ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock

Lee nga gi record sa akong cell phone. Unya kahibulongan kaayo. Ang samad nga murag dili na maayo, naayo dayon og ang kasakit og pag panghuboy nawala. Sinugdanan sa Hunyo kompleto na ning naayo.

Ang akong bana, Brother Sunil Kumar, naayo sa stomach disorder, og wala na siya damaga matag gabii nga naka disturbo kaayo niya. Sa iyang pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo, nakadawat siyag dakong grasya penansyal. Sa malipayong dughan tungod sa grasya sa Dios, malipayon ming nag boluntaryo sa simbahan. Ang Muan Sweet Water akong tambal sa tibuok panimalay! Ang akong tibuok pamilya himsog wala gani bisan gamay’ng hilanat o ubo.



Akong pasalamatan og himayaon ang Dios sa gugma. Pasalamatan sad nako si Senyor Pastor nga mo ampo namo.

“Pinaagi sa Muan Sweet Water, Naayo Ko sa Uterine Cancer og Degenerative Arthritis”

Deconesa Youngja Park,
52 anyos, Chinese Parish 1, Manmin Central Church



Didto pa ko sa China ang akong inahan og igsoon, nga nagtambong sa Manmin Central Church, nagsige og ebanghelyo nako. Pag 2011, nagpa rehistro ko sa simbahan online. Lisod makakuha og Muan Sweet Water sa China. Sa dihang namutang ko og gamay nga tubig nahabilin diha sa baso, naduha ang akong tabontabon! Nahibulong og nalipay kaayo ko.

Marso 2012, nagdugo ko. Giingnan ko sa taga hospital nga naa koy kataposang ‘stage sa uterine cancer’. Ang doktor ni sugyot nga kuhaon ang akong ‘uterus’. Ang akong inahan nahibalo ini og naghalad og pag ampo og pagpuasa. Og nangayo sa pag ampo ni Senyor Pastor. Iya ko giampoan diha sa altar og nidawat sa pag ampo pinaagi sa GCN, naayo ko sa ‘uterine cancer’.

Septembre 2013, nibalhin ko sa Korea. Sa akong pagsugod sa Kristohanong kinabuhi dinhi sa Manmin Central Church, naayo ko sa degenerative arthritis nga naghasol nako sulod sa 20 katuig. Akong pasalamatan ang Dios nga nitanom og pagtoo diri nako aron ako makaangkon og dobleng tabontabon pinaagi sa Muan Sweet Water.

“Naayo ang Akong Paso pinaagi sa ARS Prayer og sa Muan Sweet Water”

Sister Eunhye Oh, 12 anyos, Gumi Manmin Church



Abril 27, 2016, nag init ko og tubig para sa akong nodols. Pagbubo nako sa tubig sa tasa, nasayop og nabubo sa akong bitiis. Init kaayo apan nidawat dayon ko sa pag ampo ni Dr. Jaerock Lee nga gi-record sa Automated Response System (+822-830-5320). Kapito nako gidawat ang pag ampo og ang kainit nawala.

Ang napasog akong gi-sprayhan og Muan Sweet Water sa tibuok adlaw og nidawat sa pag ampo sa panyo sa Pastor nga nangalagad sa Gumi Manmin Church pagka gabii (Buhat 19-11-12). Sunod adlaw, namutoy apan wala nay sakit kay nagsigi ko padayon og spray sa Muan Sweet Water og nidawat sa pag ampo ni Senyor Pastor. Naka praktis na gani ko og ‘sprinting’. Nakadaog ko sa 100m sprint match og sa relay race sa Sports Day sa eskwelahan pag sunod adlaw.

Pag Abril 30, nitambong ko sa Fullness of the Holy Spirit Prayer Meeting nga gipangunahan ni Rev. Heesu Lee, ang Manmin World Guidance Pastor sa Woolsan Manmin Church. Human pagdawat sa pag ampo sa panyo, naayo dayon. Sa tulo ka simana, nangahulog ang kugan og kompletong naayo. Akong pasalamatan ang Ginoo nga hingpit niayo nako, wala na gani bisan uwat.



“Na Doble ang akong Tabontabon human nga Namutang og Muan Sweet Water”



Senyor Deconesa Seonsuk Choi, 46 anyos



Elder Youngjun Park, 60 anyos



Deconesa Eunkyung Park, 45 anyos

